

## t77\_sheffer2

(TMHAByJjr73rqNY4jzEmScLaniMpmS4dgxK)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v10\_sheffer1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v11\_sheffer1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v12\_sheffer1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l1\_sheffer1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_sheffer1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_sheffer1 X0) \wedge ((v11\_sheffer1 \\ & X0) \wedge ((v12\_sheffer1 X0) \wedge (l1\_sheffer1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (k5\_sheffer1 X0 X2 (k5\_sheffer1 X0 (k5\_sheffer1 X0 X1 X1) X1) = \\ & k5\_sheffer1 X0 X2 X2))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l1\_sheffer1 X0)) \Rightarrow ((v10\_sheffer1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k5\_sheffer1 \\ & X0 (k5\_sheffer1 X0 X1 X1) (k5\_sheffer1 X0 X1 X1) = X1))) \end{aligned} \tag{2}$$

### Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v10\_sheffer1 X0) \wedge ((v11\_sheffer1 \\ & X0) \wedge ((v12\_sheffer1 X0) \wedge (l1\_sheffer1 X0)))))) \Rightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 \\ & X0)) \Rightarrow (k5\_sheffer1 X0 (k5\_sheffer1 X0 X2 X2) (k5\_sheffer1 X0 X2 ( \\ & k5\_sheffer1 X0 (k5\_sheffer1 X0 X1 X1) X1)) = X2))) \end{aligned}$$